

**ОТЧУТ! ХОДУҢА БА ХОТУУЛААХТЫК ҮЛЭЛЭЭ,
КҮӨХ БЫЙАНЫ СОМУС!**

Чурапчыға күн тахсар !



САНА ОЛОН

Чурапчы улүүхүн ханаатам

ХАНЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫНЫНЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

12+

**Айсен Николаев Саха сирин
бандылыгын солотугар
регистрацияланызыга
документтарын биэрд**

ДОКУМЕННАРЫН БИЭРД

Айсен Николаев Кинн Балыбардың хамының да мундиялыштың тәрілшілігінде баянында МТІ боржестілігіндең уорғаншарының депутаттарының обидүйстерін билігерде ишни багташындах листтерде.

Санантан эттээс, Саха сирий байныгын солотугар 6 кандидат докумоонуун туттарбыга. От ыйын 25 күнүгээр дээри кинилэр Саха сирийгээ Кинн быйбардынхамынныйда тус бэйзлэрийн кандидатураарын ойобултуур истигээтийн бээрихгээжтээр. Бу иншинэ регистрациивынга ЛДПР саха салавтын лидер Гаярши Парахин докумоониарын туттарбыга. Итний таңынан, Кинн быйбардынхамынныйда инигийнөөрийнгүйн, бутун КПРФ лидер Виктор Губарев уотна «Сиздээж Россия» баартыйн кандидат Владимир Богданов докумоониарын туттаршинаараа күнүгээр.

Болыцох ининэ ытышлар Орестпүүбүлүү балысыннын быйбер абындаан ыйй 9 кунуттар буолар. Саха сирин олоскостюм биир күннэ Цыкоуускай куорат мэрни, Суударлыстыбаний Муннах (Ил Түмэн), куорат Думашын депутаттарын, 15 оройуон, 17 сализинэе балыстыгын, 22 оройуоннаң уотта 7 изһилэктээд Сэбизт

настайынга күтгүлхар.

«Алшараа Бэлтээ» стационарний хувь комплексын сүрүүн збийзгигэн дэнуу тайар вокзал буулгуудаа. Маниа тимир сүрүү дэнуу тайар вокзальгтан уртасын вагониар технический чаастарын корпор-истэр дээдэг, баанаар департаментаа уонна юкис альни стационарний збийзгээр тутамдуултуулгар.

«Саха сирин тимир суоллара» АХ АЛУО генераль-
най дыриктээрэ Василий Шимохин юнсээбитинэн, «Алшары Бэлгээ» стационарны үзүүлэлийн комплекс бүтүг
регион инфраструктурийн обийнкөтрэгээ бийр саамай
бодлогын төгрөгийн буолар. Ол курдук, 100 тагшин ордук
изэнэх сири-үүдүү башильыра билээр. Комплекс 28 кос
устагаа тайлан сэргээж стационарний суоллартай, 70 стре-
лочний ынгылтын төвийн 120 араас хайнсхалнаа.

«Тоң да быстах юм устата туһаммыптын ини, тимир сүзін өзінде оробуючай зәрдінинең үзгелінір.

Аллараа Бэстээхэ тимир суюн түмүг – дойду хотугулуу- илинги тырааныспарын киинин тэрэл

— Алданга тиийэ, онгоц оссоо ыраах - салайынхх
өөрч болупсана» - диктэ Василий Шимохин.

«Алтараа Бөстэж» воісальын дыңтэгээ станционарнын калым комплексын визитпэй хэрхэгжигүй буулгууда. Чаас устгала 100 киңиги аларда кынамгаахаа воісан регион тыйыс күнүн-дүүлүү турутгун усугубуйчаларын толору экинчилүү энергияны тұналаахык түттар уонна съыптағы уобаланыгар анын технологиялары тұбанымырынан ирекшесінде билемді.

«Саха сирийэр тимир суюл тутуу – улахада сүсүмталаш, тынын болупуроос. Алшараа Бөстээх бөй, дизир тимир суюл тутуу үүни сыйнап уста ларыгар тардыштыбыга, ол эрэн федеральна!»

Бырабаевтальстыба ойобугүүн комотундун билиниттэгэе бу сыйалга 1 млрд. 900 млн. солтук, ул-харын корулүүпүээ. Бүгүншүү күнүн «Саха сирий тимир суюнтара» генералынын бөлчөөзгөчүк үзүүлүү түүнүн. Сын бүтүүгээ таңыңас тизээр уонна дьюнү тайш суюн-ини үзтегин талору саяланың даңын бийнги бигээр ортолохни. Тимир суюл нокзанын боломж үзүүлүк, туюх баар үзүүл болгоо юбор түмүкүлгүн динэн итээбэйбен. Тимир суюл түмүгүн сайндылыг ишникитин ороспүрүүлүү, бүгүн дойду хотогулдуу-илинти тываанындарын кийини бынныгынан Алшараа Бөстээх сайндылыгын тордук буалууска динэн оссо тогул хатындан эзбен», – дизир.

Саха Оросыннан Башының уонна
Саха Оросыннан

www.usenix.org/events/bsdi/

ОТТООҮХН ТЭТИМИЙВЭР

жээийнээс, 607 биргээдээ сүйтэх сүхжээнээсээсийндоо, 3 колю-шни, 2 ишии биргээдээрээ баатыар. Барьгаа бу күнзэгтэйнээс 167 шифр тутамд

оттоонунга 1627 жили кылттар.
От уннүүгө оюу Алаас сирлэр ментх
сөбүс үүнүүлүсөк буюллаштарына, үрк
сираэр үүнүүлээр үчүйд. Нэнэлиэңгөрлийн үүнүү тус туунан.
Быйылты сыйт тахсар оту мизстэтгэн
оттуурга кылахтар баяллар, оннук дафана
сорук турар. Оту атындаанынга 20
хайтаймсъба 1120 тоонка оюю сайалла
түфөрия. Улусынг ийнээр наадлыжачы-
нарын сыйнинчи жакшылар. Альчи мулкесте-



дағыны сайланып түхэрлэхтэй. Былтырьын улуус үрдүүснэ 2000 тонна

жарнээ от ашыламмыга.
Быйыл от байын 20-жэр дүэри кураван
күннөр туралыар или юмнээ дүэри юнирэн
отгообуттар кылахтарын ылышыар. Бүг
күннөрээ зибок гекслар сир охсулган сылтар
Ардахтар мэгнэйшигтийэр. Отгоонунда
биир уралынан зибок пресспоуборщик
үзүүлийр буюшар. Мышлаадайы ТХИК
сага технологийни — обустарагт тута
сөнжгашнын күлгөйд. Алсацар, Бахсы,
Болгонго, Төлөй, Чакыр ийншилэгтэй
хотууллахтыг, таңарынлахтыг отгоси
шантай.

өрүс арышыларынан киирон оттуураңыз
былаапаналылар. Ол иниң мисстээ баша
сирдүрүн озко эрэд киирон буттарын
түркүлдүр.

Улус баянынга А.Т. Ноговицын, тыхайайыстыбатын управленческим начальником А.П. Захарова Хантыны, Багтогуловиниктеризер сыйын оттоонун халык-шаржын бергендеги.

Быншыңы оттобонунга сорук халуғанын-
халынарбаса, сирийзін оттуур, күр отту-
ханаңар сорук тұрад. Бу күнізді-
көңілдік мемлекеттің

Книга
Алексея СЛЕПЦОВ

Саха сиригэр милиция отдела төрүүтээмшигээ 100 салыгар

ДЬОКУУСКАЙ – СУНТААР ХАЙАТА ХАЙЫСХАЛААХ АВТОПРОБЕГ ЧУРАЛЧЫГА СЫРЫЛТА



**Саха сиригэр милиция отдела
терүүттээмийтэ 100 сылыгар анаммыт
Дьокуускай – Сунтаар үрдэлз хайысхалаах
автопробег кыттышылаахтара
от ыйын 23 кунүгэр Өймөкөөнгө
айаннарыгар бэлиз тохтобул онорон,
Чуралчы улууһугар сырыйттылар.**

Чурапчылдаңы Ис дындағы
оданың үлгінің тәріп подполков-
ник П. А. Морозов
салайдағылаах састан
малдың ттары Беттуғұт
алғаның арсылаах алшадының
саламағының күнделісін
керустұтар. Төнө даңыны
халпааммың ардағының
тымныйбытын үрдүнін откел-
удынің тәріп Чурапчылда бороздағы
харастағының ул

жарыс таңбасында жүргілген
устуорулықтың сағашибыт бирир
дойдулахшыпты, киңың дружинаны
начальника Н.Д. Кривошапкина
Угы Сүбірууский сыйдобултың
бюнугар тыныштаң сибоязын вено-
гун уурдулар. Веногу уурар чыңы
бөйөбүйдүй дайыныш ботозрониз-
риэр, ис дыбыши милициянын
бөлин экспертизий - криминалисти-
ческай қазиин экспертизэр, пойын-
ция майоругтар А.С.
Сыроватская уонна отетава жү-
алорор милиция старшия прapor-
чиштар, Саха сирин ис дыбыша
министиэристике ти

© 2010 H.A. Несторовка

Уоруултак часка
Чурапчылардын Ие дынала отдельн салайғанчылын солбайланы, полковник Н.А. Морозов, Саха
Фреспубулуктин Ие дыналаңа министристигитин личай
саставбы қытары уәзнир салшы начальнигын солбайланы-
полковник Л.С. Иванова, Фреспубулук Ие дыналаңа
уәзнигерин бәзэренин сабыстин берессыздатто В.В.
Мостиков экзит түнүн этилер. Салшы уалус башынча

А.Т.Ноговчының делегациянын
шыран төгүрүк остиул тұла-
тумыз. Автобөлөг ингэр -
үйіншір суолапашар тохтоон
улуус дыңнун аттылтан
әбрәздең, үшүн суолапарыгар
сыныңдағы айна, үбүлдүй чарни-
тиен тәрілшібін сыйлазарын
ситілшілерінде баба санаатын
тириелде.

Семен ЖЕНЦРИНСКИЙ.



От ыйын 29 күнэ – Муоратааңы байыннай флот күнэ



Макаровы, саңын тухары зебох лызыны-уоту туннуг болуогуннык Н. С. Пицоновы, бастынг волейболист; тенисчи, арасын түрлүгээрэг начынчынан утасынбайт атомной орбитаидын лекцияда сулууспалайыбыт старший матрос С. М. Дородуровы, СӨ түүтуүтүн Бонуоглаа чөйнин; СӨ түүтуүтүн түйүпүүтүн митроносеца сулууспалайыбыт старший матрос С. Т. Ноговицьны, суюнтар, Мыншадайлыктангерүүтизж-1-кын ыстаптайдалдах старшина сыйбазнидаах походчик Е. Димитровский, военком, КСРОФ офицера С. С. Андрессы, РСФСР Кини сэбигитиң көнүг түстүүтүг чомпүүсүнүн, башарсуюң 21 саңынгар сыйлан оюлостон түркөбыт көнүдү, классической, самбо тустиуларга спорт миштары, Москвадаағы физкульттурный институт устуулусунун Н.А. Барашковы, механизатор, педагогический ую батарзия, восирук, старший лейтенант Н. Н. Егоровы, педагогический ую батарзия,



МУОРАТААБЫ БАЙЫАННАЙ ФЛОТ КҮНҮНЭН!

Бұыстаптыңда сурұллар зор уалштар бойсороң көмізгіріл мураттасты байланыштың орталықтың тағырағынан жасалған. Бұл орталықтың мураттасты байланыштың орталықтың тағырағынан жасалған. Бұл орталықтың мураттасты байланыштың орталықтың тағырағынан жасалған.

Түрт акындан улазыптын, тоңс мурда түзүнен, уйғон-алтаранан устар аан дойдуну аймабылттара, Собеской Сойиуе уутавынырынъясасырын чистэгтик манаабылттара, комускебигтер. Киндертэн сорокторо билгилүү бийнги көсөбүнгөр суухарын да ишин бу күнүз ахти-санван азабылт. Райпотребсооз бэрэсэлээгээнигээ үзүүлбөгүү, СӨ утуадук экономийн, 1-кы ыстаптайланах старшина сыйбаниньялах П. Г. Кириллины, Чурагчы улувутун Бочугтаак грекийнчиң, биосоцической наука иш-күнүз. П. Г. Кириллинин стажирия сыйбаниньялах Е. П.

ни, физрук П. М. Гурьевы, РИК хамиташы тәңгәрлай дирекогрим А. И. Федотовы, худојуннук, поруст миастра Р.М. Пилигини, о. д. а.

Муоратаңы-байланнай флюса салууспалабындар
жөнөх спеко чиншік үзгөтөн, үрөтөн, үлгөтөн, ылғал
бүспан оғо төрөтөн, дың туттаң, үкөлдер бөлүктөштөн
сынындашты, сороктор үзү үйнүрәр сыйлашып. Түзениң
туанын ариас көмегерәр флюса салууспалабын ауда табаары-
старбының, норугут үбаштабынан ылбыт, ариас үткүрэгэ-
салаптауда үшкөбүт "Алроса" хамшынын болгроннөр С.
В. Лыткинны, Н. Е. Проворовевы, экономистиры, наукаға бай-
үз инспекторларынын "Гражданский юниттер" аны болис
ханшайылтарын, атомий подводний лодка да салууспалабын
І-кы ыстырайлау жарылыштынан В. Мальшевы, П.
Спиридоновы, Чуратты улууфун претприимчелерин
бастакы харшаччылырынан бирдейлескен Д. Яковлевы, үзү
үйнүрәр сыйлашып ДОСААФ түрлилтин салайтактын,
атомий подводний лодка да салууспалабын І-кы ыстырай-

лаах старшина сыйбашылгах И. Максимовы, СӨ түзүн ханайыстыртып түйгүннарын, бастакы фомер В. Ефремовы, И. Слепновы, В. Макаровы, „А“, „В“, „С“ каго таңылашылган „Познерсай“ крейсергө сууруспалабыт В. Поповы, ОДЖХ начальнизынан утуулусынан ишмөдүүлүп; юномист „Гражданский кильбиз“ башын ханайынын А. Гуловы, „Россия потребкооперациин сайынчылган кылышын иштөө“ уордукан наадамера, Чуралыч толлиниоги Бочоотташ спикерсүүдө Г. Пыагоновы, СӨ күлтүрүрлүк үчүнчөк үздүүлүп В. Герасимовы, Дюккүсөттөй куорал спикерсүүдө М. Машлыковы, атомий төрөлдөй жарыя сууруспалабыт Г. Максимовы, ода балыкчылардын түркүүлүгүнүн түшүнүүлүп.

За тех, кто в море и на суше" ділэн күштівах
тыбынан бу суралуубын түмуккүбүн. Бары этепе
сыныптаң төркөмдөй болады.

Е.С. ПЛАТОНОВ
подвійник, 613 бурачівськ

Ты хана́йсты́бата

ХАЙАХСЫТТАР ҮЙГУНУ СОМСУУГА

Азсыптүү үй 70-80-нус сыйларыг бийниң, күпүүра үйнүктөрдө, сыйлып фермаларының оттуур ходулушарынын ачырынчылардын сыйлану дайын негизги политикалыктар, оттүн чамалыгын тиекшисүүлгөри азыяр, күпүүрүнчү стулардың мундуктары, ажычымалдашып түрбөйн үзүлөтөр үбөйт үзүэс булаар. Кынып тайласка үздүү шынтуу көвүлүп түснүнчилөр, плакаттары суруйан көстүрүп сирдэрээ ыйтаптырыпты. Хас бирип оттуур зөсю, ыянның ферма үзүү көрдүрүүлгөрин ый айын сырдага преступубулук үрдүүсүн күспештеш, күнбэз кининиң хабарын ар, заблок корсукчуктардын тиекшисүүлгөри онорогорутар күткөнчөлөр булашып. Айын оройтосунларган халыксынар күнү 3-4-түү, 5-түн сиргэ сыйлар сыйлашып. Сорукташ сыйланы успига бириштөрдөн көрбөкко сыйтишар булаарбыт. Күпүүрүүний оттуу, кынып мундуктардын хөбүшашты сээм-сүнүүлүү-дүйнүн бекю булаша, сорохтор аныгылыштара дастаны. Ол кынегибий таанан сыйланыш олорор Хийдхынчылгынуну сомсусуга тухтадынчылар бар уарын ингрозиширгөн артый налтаконтуора дикбет хамтый.

Урукку билгилі көмірбіткүрдук "Үрек" атында үрүлтүбебүг, эмис эти дистанцияның Бұка бары оқко!" дүснүншар, шағындығы да көстүбліләр. Бын ханаійсызбын тағорғын сурушыннан испағасынан Борис Василий Ильин корсөн тух үт-хамса тара тирадын сабергесінің 5 механизми анын звено, 32 механизированың шағындағы зенонапар торғылыштандырылған. Бының күрдук илли, келю зенонапар суюндың 1500 куб 20 МТЗ-82, 30 Кытай араас майдаға тирайттарларда баяларын етті. Кытай инженерлердегі деңгээс, тәсікпен жаңы зертбениң салынышынан салынған. Собакой көмірді тирайттарда оло ауылых булшара. Бишигін оссо чының арасында билгилі булшаштара. "Тастанайашын" атындағы 90-ча кібін булшара буюқо пынғаштар, туфумок-туфумок көмірдің зертбениң шешішінде. Малыншыл араас нымадағы тағорғын Оқко билгін 1843 тонна, Иштіктің беанышайшыр 707 тонна, алемнисхоккөр. Бу күннөргө арааханада 1000 тонна, жаңы

Енишікю 12 балынай ханаевістің аэр. Үргіт илесін үрлүттүүгү, эмис-состинэ бутун сокоруң аяабыг ызбалетина усна Афанасий Алексеев, унашиш. Валентина Васильевна аяда В. Алексеев колхус, колхус солбулубырыхтарында эт, пенизида таңсыр дик МЗ-82, ДТ-75 урутуулуптан ибнекиң бирбаха бантанар мажисиздеригин билді. Валентина 1964 с. Хайындын 8 күнгөндө акуолапын буғазын баран Эрликтік Эрликтік анын колхусоска ыланысытынан үрленирбіт. Үйнүктахынан сөнгінде, олар үкүлештің уларынан көрсөткіштің аяда Сұлтан, Сөмөн Уробин, Үштүш, Кәдеген, Минзри үразын Үс Калый ышына жерлерінде, сайынлы Уот, Балыттың шағындық усна да атын сайлыштарынан айылдан көрсөткіштің Афонисайдың аяда болып келді. Валентина Васильевна анынның аяабын камнеригиз бергендей ынахлашы 1500-1900 жылдарда үрлөттүгүн түснептеді. 1988 салынан

ио билигин юргонинен «Дылдың баанынын ханаыйыстыбылын тәрінен үй-чөнөпкірдің ордук үзділін-хамсы алоқаралор.

Дыю жөрнөнүү башыныг А.А. Алексеев 1955 сыйлашкан Хайбаксыг изнилгээ төреөбүтээ. 1972 с. Дириг орто оскууланы бүгээрэн Эрзинж Эрдийн колхус Хайбаксыг участагар «Оскуул — производство — үрдүүк үүрэг» дижитчилсөө ычаг дын давыннан хонуу үеийннээс ачмынга Сайынны нокдоо улсын барын 1973 с. Сомх Урзин ыланынк пуромынгэр си нурмаллааччынан, сакааска огторгоочтууд, сийбийн алгараччынан улсыбиз. 1973 с. сайынц, от улсын Монгол Улсын ислийн отгөөнөр сирийр 1-ийн эх биргээдээр заслонулсан шинийн 200-тэй танса туснаа оту багасын, үчүнэ кордорууну сагиэн, засну иккү тогтуу үбенчийн биржмийн үзүүлэлтах. Засну ислийн сайын Монгол Улсын ишигийн сирийн барьгын оттоон барах. Амма унусын Хашчымауэрээр хөнгөн сайын хаар гүйн дээр илтгээний кириллээр. Засну үеийн тогтолцоог атара СГУ медицинской институтуумын улсын нэгэр — кыргызтар эзтир. Охцуултуулар суралын охосоччууларыны Афанаасий бойтго, юнэт ыраас сүсүнээ Низаров Афанаасий Санин, очижэхиргээ 60 саягах Федоров Егор Николаевич, Михаил Роман Семёнович, Кириллин Петр Петрович, Фелоров Василий Егорович, Филиппов Афанаасий Афанасьевич, Ишариков Андрей Гаврилович, Понисов Василий Васильевич, Кузьмин Константин Гаврилович, Федулов Иван Павлович, Романов Николай Иванович улсыбиз.

Армияттан 1975-сын ахсынын ыйыткыц избигит толоон жабылган. Ошондуктооробут калкынуутар, сокусуутар шөрмөз кынынан нафсум таңарылыгыр, сүбүттөн зори айылык синондууттар, обиен тәннишиң. Сәмәр Уразын, Үнүсеге, Елкин Күннөн иштеринен кыстап, сайындан ынымынек бостуутунан Үсү, Машайды, Балыттын сайыншыктарынан дәрән санынгар 20 сыйячестап соогхос узатып таңуптуулур динерүүгүү субасындык иштегендиги.

1993 с. жарғын Валентина Васильевна аймахарының, чугас дышиорун мүннин «Дышию» баланың ханаайыстыбы төримнеге, күп бүгүнүздердири үлгүн-хамсының сыйыншылар. Афанасий нын ханаайыстыбельшар сыралаах үлгүндер сиғиңиңизин үтүс наңарадашар түсөнүүлүшлөр. Ол куралу “Коммунистический үзү үтварынын аж “Чурапчы” улууңун тыныш ханаайыстыбельшар күнгерсебиң кылганын ишин” болылар ханаайынына, „Россија утуулук фермер», „Узбогозон», 1988-жыл соңкуос пүтеке биорон Москва да Бутур Саязаты Норогут ханаайыстыбының быйы стапшылар барал жибиз. Олимпийская бекемдиген күйткөбигү.

Валентина, Афанасий Алексеевтар чынжактى суок түз ханаиыстыбынын суро
үзгөтигээр 40-тاي тахсالынын ээл
ондоогуултар энэчюү суок уланзатар, слож-
торун аманылар, орбуюн экономический
сайдыятыгар улахан кыншагтарын
кильчилигэр. Биздин саидырлар дүйнин
бигэ турукусахан ханаиыстыбалахтар. 18
суофурлуктар, онтон ыланылыктара 6 ынах
биир ўор сыйлапташтар
Үйәгерин тухары лаарын
тыймымыт иңдөрлөгээр
боршыннан тозихик үзгөти

**Июнис юлсын нийтийн
Каджинкин Прохорий
Николаевич** Сэтгэ овд
ацна. Прохорий
Николаевич 2011 с. үнс
бусгын соктуруулсан
аёланычлыг геренфорд
борууда сүнүүдри
“Чуралчы” ТХТК
дизайнын корбуутгэрэ. Бү
сүнүүдрийн 150 төбөнүү
2015 с. “Чуралчы” ТХТК

Мыншашайлыгы көйөрсөн күндербигэ Сынга 50-60 суюнтуу слорон туттаралар. Прокопий от утапни сыйдан 2013 с „Россельхозбанка“ 250 тын. олук көрдүүнүгү ылан 5 ынаар ынысы атышынан „ИП“ булсан үтепни саңаудабын 2014 с. суюнтуун 10 спорбуга, ални 14 ынан суюнтуун кыстаратара ылан 20-түн тахса суюнтуу корбут. 2015 с. сана саңалын зэр фермерлэрдин программаца көзирсөн 1,5 мелитүүчүнүз таанылыштырып, сирилди. Суюнтуун ахсалынын элбеттүү, ыналартай альышынан 18 тобоюу төрөнүгү. Жогонорун оностуммуттара. Билигин 21 ынаар ынаажлах. Тоболообуяны 57 суюнчуммил; 18 ынашда төреобут. Күнүн 167-165 кг үүл туттарар збиз Сарсырауштын ыншина 5 чаштан саңаланар. Кичкоттин 6 чаштан тирбөгөрүнүк касторин, көзбөзүнти ынам 7-тэн саңаланар. „Сынга 22-23 тонна утту туттарабын. Быйынын үүкө баштам 25 тонна, эти огоруга сынга 7-8 суюнтуу туттараш 7-төннөрөгөрбүл. Сынга 100-юю тонна стунаан тусоруубуу“ – динр. Ханжайыльбынызар – збилик 4 сабийинкагзах. Бу күнүрэг отун узегэ саңаламмын. Окто быйынын быйтана 72 тонна збиз.

Бийр үүдэй үзүүлжинэн Ольга Ивановна Федотова салайчанчилсан байны нийхийн эмчилгээний баатарийн төслийн судалтуулжиний 62. Инициаторын шаардлын 21.20 тоннад тохиообуут. Аасынгын салтгаа 76 тонна үүдүү ызбылтынтан 438 центнер үүдүү түгэрбүт; 18 сүүнүү олондоо 101 центнер эти “Чурагчы” ТХЦК түгэрбүт. Бийшигын бийтэвэр үүдээс 3 тонна 800 кг. Ольга Ивановна 2014 салдадаа 1,5 молтуйонных граны ылан МТЗ-82 погрузчикахтырынхары, прессодборицны азьынгында. Бийшигын окоо бийтэвэр 184 тонна. Бийшигийн Каскенкин П.Н. усны Федотовы О.И. сүүнүүдэрийн Балыттынцаа

күнделэ хамсыны турар. Күн наңы кыржаласын болсоң иштер. Азырулых ыйылан буттуниси күшөрли дикси сыйнаа ачылыша, «нахшарын түштүлүштөр, көм оттууса», — дикси консир арын сыйнан төхүү үстүнгө Семен Степанович Аниров.



Вилена – Каражиний П.Н. көзінде

Сынды коруутупин инициатива бис ханаайтыбыз даяралыгырар. Еңгизов Алексей Алексеевич 2010 сыйында ИП буюлбат. Узатын мешткүй түшүүнен савчылабыт. Ошондуктан ус сындан болгон сынды корууттар ылсыбыгырар. Бишинди барынча 74 сыйынчекерар. Ол иштеп бирик 53. "Ын Сынаңдар" сыйын базасы тарив сыйынчашар. Сыйынчы Даңыссоң Николай Егорович. Сыйын 150 тонна огуши турорулдар. Сыйынчылар ханаакылар. Дим-үол түпнөөдүн транспорт кирсебекес сыйынчашар. Сыйынчынын ахсанынын 100 тобою тириөргөхүртүү эр шиньшөв жаңастанып бирик.

Сыныга 2016 с. баштараа молтүүчөкхөггүй таңбасынан Кочиркеев Николай Николаевич болуп билди. Ол убугун сынын башын Мадагаскардын тарбия таңбасынан көрсөттөнгөндей 10 убаданын, 10 убаданын салтынын альбомынан Бишигин 30

Сынаныңтар нарахан кылсыны түркіштіктер. Ол да бүгіншар санашырын тұрбадағы. Сыны ахсанының шабетине

70-түс, 80-түс салынғар үскай сүйнүү
жыстаптында холон сыйбышының, жөн анынык
беттегендегине, ынахтары мишиң төрөгүүд
шынуурустуба, манынысынтары сообуулуу.
Холон үрдүүт хаварын түтөрни, сүйнүүг биа
хаптынчар тийб барыла субоолуннукага
рынан тэрлигерд. Күлпүрү, десерт, хонпурда
мәдәнныш үзүннүүрэ, тофынжык тух
иилгизилген баша барыла субоолуннукага
яштага. Онон халдоотоктоо билүүнин
түүхдөй дарбаза, генчтүү, луфуул,
шитбираңгачын сүүх дын аяда көлүүд
тэгбүйт суюндан үрүт ишкөн сөмөк, уйтуу
быйынты убанса салышатар. Дээ дыниси.
Нашының бас билүү үскай бес билүүнин
уралыны, күүфө итнин салтады ду.. Билүүнин
ижехинин зебсон уруюу күрдүк ус салыны
байна оттоон мөнүүсүрбагтар. Омутчашт
иткээ, аудайах сүйнүүлэх дынито айылца
жөнөйтөбөгөөнүү үсүнчү ды хонутунан ог
дэлгүүр бүтэр юнахтах. Онон баям үйбор
шорбут сподум иекиңтарын туулуп көлбүү
ууш салтартадаа иштак жастуу бүсүүн

© 2001 by Kluwer Academic Publishers.



„Нынизкөң 1129 ынах сүйнү бөар. Итепиң чаянынайта 783 сүйнү, башар ынаңда 339, балыныштарга 346 сүйнү, макар ынаңда 128. Хайдастыр күпүз 2200-2300 кг; улуттараңтар. Итепиң 49 чаянынай ынтым 1500 кг таҳсаны туттараштар, 7 бааңынай ханаабынсызба. 700-тән таҳсаны. Бааңынайдартан скамай зебоңи Ольга Ивановна Федотова күпүз 230 кг; чаянынайдартан Монастырева Анна Прокопьевна 70-тән таҳса кийинен жеткесең. Улуттараңтараңынан 1000-тән



Алексеевтар дын жор

И.П. Алексей Алексеевич Евстафов

ЧУРАПЧЫ – УСПУОРТ ТУОНАТА

Чуралбы улууңун успуорка салаатын "Сана олох" ханылакка тахсар анал сыңыарыты



Улдуу тренер Дмитрий Петрович Коркин торообут 90 сыйыгар



Саха сиригээр физкультуруунай хамсаанын сүүнээс туроотуугар тоостууларыны киллэрбит, вресплуубулусээс бастакынан угтуулээх тренер бочууттаах аятын ылбыйт Дмитрий Петрович Коркин кангул тустуу сайдар хаддытын отө көрөн, сангаттан санаа калтуун эрдүүк кылтаасваа бејестору үүнээрбитээ күн бүгүнүүгээр дизэри киро кэпсээн буолап уос номогор сылдьар. Үерэнээчилээрин эт-хан эрэ оттуунэн эрчийнинэн мункурдаммакка, ей-саная, майгы-сигили оттуунэн эмиз дэгиттэр сайдыылаах киhi гына ипплит-үерэлпит беден педагог-тренер. Кини улзитгэр үрдүүк ситишиилэрин, үерэлпит үерэнээчилээрин туунан балачча сырдатылла турар. Бүгүнну ыстайтайда Дмитрий Петрович улзитгэр-хамнааныгар туюхса даынан тэнгнэммээт укулаат уурсубут, зрийдээх-мускуурдаах олбор холоонноох добор оногстубут тапталлаах юргэнз Александра Семеновна Коркинаны кытарты кэпсэтийбиттэн абыяах түгэни бына тардан азбааччыларбытыгагаа тизэрдэжт.

- Александра Семеновна, утүү күнүнэн. Бэйэн тускунан аабааччыларга билүүннөрүзүн дуо?

- Бэйзм Чуралчы оройонун Холтбоо ненилигээр төрөвбүтүм. Кириллиннэр дээж албох сэдлоох ыялга, 20-с дуу, хэнэс дуу обонон күн сирийн жарбутум. Былыргы дьон буоллахтара дии. 1956 сэргээвчийн Чуралчы педагогическай училищетын уерэнэн бутаран Усийаана оройонутар Казачье балуулзгэр учуутальнан ачланан барбытам.

- Дмитрий Петровиңы қытары билсінниң ханан, хайдах саңаламмытай?

- Хассыллааха диз бабайыбынй (кулэр) Кини миигин 1958 сыйлааха билбит збит Аан мантайтын Аллаара Бэлзэх бизрэгээр карбут. Кини онно Чурагны бастакы хамаандын ютарты күрэктээ баран испилт, ийттилээчилээрин ютарты. Мин төттеру Чурагчыга гайланнаан испиллигин дынгээх көрсүнүүбүт 1966 сыйлааха Чурагчыга буслугта. Эрдээ ал бизрээс көрсүнүүтээр испилт зиний збит, кыратых быстак, мин ону олох гайдвэеплун. Оттон 1967 сыйлааха ээл буулбупт.

- Дмитрий Петрович дыэзбэ-уюка кэргэн, ага дабаны быннытынан хайдах майылаах киңи этэй?

- Кини түсж-туюх итбастаңын билгіліп. Кини сымыйланан элліптін күрдүк үчүгэй кини эта. Кини саңын түкары узатынз опорбуга. Бастакы мизстәзә кинизде узаты эта, дыз-үйт буолбатах.

- Улээлгээбит сүлтларыг гар интэрнэцт-оскуулалттан МУС ябо зүйри дэвсгэбигийг оюу багт күнжээбүт.

УСПУОРДУНАН, ҮЛЭНЭН ОЛОРБУТ КИЙИ

кам нэрдээх этилэр. Ол ону энгий хайдах ылынаар этигитий, аны-үеэту хайдах дъаһанаачынгий?

Ончорпора ас-чал далай эта буюлга: Саха-жыма Копя, Неустров Рома с.д.а. бука бары биңгидыз ибритинен аспылттара. Интэрнэт обогорун дызытигер аўдалар идләэх эта. Итиннэ улахан оствуола астарын бағыннан байым баран биәрим, очмобуна оболорум аныллар, баарбәр кыбыстан анаабеттара. Ордук курохтәнни саңаң дың эпбөх мустағамчы, дызбит от сино манды анаас-бүолара. Аны асташ бараммын оствуола тардаат барен хаалтарым.

- Кини оболору кыттары алтыншынта, бэйэтин толкуюнан эрчилгэр снарядтары окуруу санаатта хайдах уадуйбүгүз булгуу дии саныныңый? Ити туунан кини көпсөзччи этэ дуо?



М.Д. Гулев, А.С. Корнил

- Чуластык алтыспыт доботтордоох, табаарыстардаах этэдүү?

- Оттон ал тағаварыс энин дизн билинги курдук барьынгали, кеңе сыртқын бирзаңыныкташын энин дизн суюба. Кинизю барыта узбәз сыйынналаш буолара. Бирзаңынык буоллун улз, еробул буоллун улз. Сарсын бирзаңынык онсон бачча чаваска күрхәтәни дизн буолара. Ултаттан атынна аралдыйбетаба Дыизбә тулу да пыммат тухс дабаны збазинизә суюх буолара. Дыизни байзм корерум, киниттэн тухс дабаны көрдемиете.

-Дойдугутар Кытагнанахха бара сыйлдааччы дуо?

- Оо, сал айы таңсаңчыбыт. Малды сыйгындар этибит. Баттах дизн алавска обо сыйдьян спорбут тыя быныңтар туар қыра баңайы балаңан баса. Ол балаңан элзәмәт билигин даңын туар булгулохтах. Терептугъэрэ 30-тарын туолбакка сыйдьян албут дыңнор. Кини эдэр ыаллар улажан сөблөрө эта, абыс савастаңбар, балта бизнисер сыйгындар, бирарат аустозба. Ус сүйгүлөх ыаплар биир сайын ийнгар албултар. Ийзэл элбах саналаах ингизэх, салтын хоттуу, наңаң тэрэгчинизэх, айтыбынай эбит. Ол да ийнин буолуп, Хомунчук Маайа дизн азттыллар эбит. Абата буолладына абылах санаалаах киңи дииллэр эта. Абата ыныы улзтин саңана баалынаңда Амма таңа дииллэр, галькы баар буолар дии, ону илмитигэр хаба ооннибубут. Ол онгон арааһа сүлүпэрн, түнүүкүү күн аустулар ытыңын хаба ортолунан дыллубутуз кеңстэр эт дизайн кэспсири. Ол саңана зингитом дизайн суюх буоллаңа, зингитин уржы баңытар спорор дыңното тух тийизбэй. Абата эңда, сайын албут. Ийзэл буолладына күнүн албут, салниктән биңүлгөв. Сурдазж үзүнит дыңхтар эбити чуу. Тұлаайын жаадаңнан жишилдиге бирелген түштүк



Александра Семеновна Д.П. Коржин затынен союзла
сана таңсының арылпаптығар

Ксенофонтович дизн ажыттын аймаңа ылар, оччопорго 21 саастаах уол, Кэрғано Пелагея Тарасовна дизн, Абрамов Роман Романович дизн базара, ол кини дзыниза. Азаларда тус-тууңнаннар збит. Пелагея Тарасовна оччопорго 18-таажкысы збит. Санатыллар, усөбону илдээ хвалаплар. Кэнник кыбыны ийтишкен аймахтара (ийтэ Ус-Алдантан торуттазэк збит) ылбыттар, нахаа жалынг аймаңа сух збиттар, биир бырааттаа авлбут. Уолу буоптабына энэгээ ийзлэрин азата быйылаах, устзэх обону илдээ барбыт. Ол эрэйдээхтэр сут дылга хоргуйян авлбуттара улту, улжаккынын-оболуун. Кеңеруллуу саябламмыгыгар Лазаренттар, Дмитрий Петровиңи илдээ. Булун ултуунугар айаннылылгар. Эрдэ Арыльлааожа биир сүл үөрзимит биллиин Кытсанах начилиягэр Могрене Семенов-а Леонтьева дизн опорор, кинилиин бииргэ үөрзимиттэр. Булунка тиийзән хас да сүл үөрзимизээ спорон баран 7 кылвашы бутарбит: Роман Романовиңи кыттары бииргэ үөрзимиттэр эт, кинилэр эмиз кеңеруллуу Сылдар эрдэхтэрино.

1948 сынгаха Дьюкуускай куралыкка 2 нүүмээрдэж оюулаада 8-10 кылааска диари калэн үврэнэн 1950 сынгаха түмүктуур. 1950-51 сий үзэрх дэлгэрэлтэйгар Дьюкуускайга лесной осуугаа диз ыарынхад сэргээж ингринээстэрийгээр баслагтаатальнан үзэлзэбит. Үерэх баарыгтар харчы муннунунаары үзэлзэгээз 1951-56 сийлдэг Ленинград куралык Герцэн автоваах збит капин институт бүолбут) үврэнэн бүтээр. Минчи училищены эмиз 1956 сынгахаа бүтээрэн Казаньеба барабын, кини институт өннө эмиз Казаньеба анаммыт збит дынинон. Ону ал хоту барабакса дойдтуулгар капит Капсатээх итинник, үннээсэльтийн барьта Биллэрэ буулго. Спереднунан үннээ Улзэн эрэ спорбут кини. Очилорго интэрнэт томторо сирээчдээ наанаа үчүйгээ эз. Бертын байзлэрэ дынайлан спорбуттара, сурдах эзэр спийс нахтеех үзэгит дын эзилэрэ. Бука бары субугунчныг, ыраавтааныннаа кытталлара, ныригичи үзэлшиллэрэ. Наанаа үчүгэй колектив эз. Кини сэргээж ханан даваны мөхжэлт буулара Байзлэрэ: "Кердэбүнэ да сеп бууларбыг", – дээнэллара. Обзору наанаа таттыыр эз, истибэтэрийгээр бынны гарынан тайзлалынан корен араазлын наидсан хос азттыра, сэргээж бары хос автоваах кудук буслаглалаа. Аравынай үчүгэйизэн сэргээж капэллэрэ. Хоту ыраахтан кыттары бааллара. Дойдударын ахтан ытышлара. Анынаммын "Оо, баран хаагбыйг кини ини" диссансырым. Ол эзэри тулулан сыйдьбыгттара Билигин оп оболорбут ерөслүүбулүүжини салайсан спороппор, истэргэ наанаа үчүнгэй. Ол бынны гарынай сэргээж оюупору ынталлар эз: оюулаада баллатахтар, сүүттамынтар энин. Ол оннук сэргээж личнай дынгапаларын улсай билиги татаарабат эз. Учууталлар билбэг этилэрэ. Саастарын сиплит сурдах улахан улсаттар пинкинэнэн кэлээчинилр – Ныурбатын, Булгуутгэн тийэй. Манна сыйдьар сирдэрэ ула-рынан буякатын атын дын буслыг үүнаглалаа.

Александра Семеновна, тапталлааң көргөзмөн туунан тоң даңбаны гэмэйдик, симилтик юрттада Дмитрий Петрович олбор туюхса да тэнгээмжтэй хийн далаанын, диринг ис хоноондох эрэлгээх добор буолар. Кэрэ олох, дыкти олох, ынтырар олох!

Оросын түүхийн сайдын суолугар

Бүгүнгү күнгээ
оптимизациялааны
бонтурууна элбөх дьону, ордук
чулван тыа сиритэр, хана
расыгэр бүлүүет үзүүнтэрээ
самай комүскээх аранга
үзүүнтэрээ буолалцарын
бийнгынан, долутар.

Өреспүүбүлүк стратегический чинчийнтиң Кинэ соторутаабызга будь-уюн тарылғаныңдайрын мыйынын суруга ябых болтуруону үеисстүү, ошаруутунэн оптимизациялааңын дэлжинэ дъён-сэргээ үзүүлэх ахсанын аягатын курдуулбайцургуттан сиэтгэрэн таңыстаа. Ийтийнэрийн салына вайданоо мильяммыг төлөвлүүен принципийн узэсэн сурал-саңык тарбаммын күпшүү тирээбит.

Ил Дархан зээчинээйн толпор Айсен Николаев оробуучай сэргээгүйн юмижээр итгэлийн болтууроду хас эмэ тогуцын талбайттара. Ити ярудук, Мэндэл Хангалас улууцун Майя спийнш

Ийхи ый көрүнгө ороспүүбүлүк баянылытын эбээнинчи толороочту Айсен Николаев ороспүүбүлүк оройуоннарынан орбучай сирыйыларын салсыыр уонна ый буттүүгөэр дизри оссо хас эм улуска сыйыцьара баланшинаар. Итишик сирыйылар чэрчилтүркэн чиңэгэтигээр дымала чоңчу баланшинынтын «ийдүүргэ сыйырылаах сирадэри» көрөргө уонна Саха сирин бырабылтыстыбыш үзүүлийн суруу хайысхатын байгаарлганың кызын бизэрэлтэр.

Саха сирин оройуоннарын инихи кэссиэлэ

Айсен Николаев бэс уонна от ындарыннаа үүсырлыгара көрдөрбүтгэринэн, билингвогорууннаарга доруобуй харыстабылын курдук оюух саамай тын, сүрүн салалтигар дэхүүннаах үзүүрүүнүүлэгчар кириллээрээ тооюно оссо үрээдигэ бийлибид. Амбулаториялар уонна бальынчалар синтимэргэн иуоракха онгоцуудар энэ хамчыстыгыгтан итээжүү суюх буоларын синтээр курдук кээжээ үзүүрүүнүүлэгчар, сандынга сирдинир үз-хамиас барыхтаах. Быраах сыйтар улуустарга төлөмэдийнчилэн уонна сыйттара технологияларын кохтоохтук кийцэрэн, быраас уонна эмгэнэлччүү иики ардын

кылтатар сорук түрөр.
Иккиси сүолголааң түгэй –
араспүүбүдүк ырах сыйтар улуу-
старын аланынырга, сыйдаарги
табыгаастаах булуттуун
хааччыны. Мэлдүй ушаштар
клинир сүз-ник
инфраструктуратага наада, ити
реконструкция уонна федеральны
сүоллар тусгарылан булубтаах
Авианынтын эркин ордук кыл-
ымтын уонна эрэгчээ
буолуухтаах, оттон уу
тыршаныспарын санардан бишор-
наца. Ол эрийн бүйээсээ саамай
сүрүн биржайшылан эмбэх сыйтар
үсгөлжүүлгүр бинийн бары күүтэр
Өлүөнүн муюостын тутуута буолу-



Этиэр Дмитрий Ходулов анын таңынан төрөүдүнай тыйатыр дындин көре сыйлан, тыйатыр проектээр Спиридон Григорьев беспүтүлүк балысыгынан Айсен Николаевтан бу уоскобойт балының-майтыны балынаран бизорунай көлбасчур.

«Оптимизация ланты» —

ж. Ишнин сорул түрбөт уонни
им да ишниндер ишнин
уроур баппымт,
оптимизацияланын – үз жаңы
ыйбытын түңсарын уонна басар
мазы-күүчү мунуттур
байуустохник түтүү, – дын
ишниндердээ Айсен Сергеевин, –
бөвөүүсүн этиккүн багдарынын,
боснуубуулук стратегический

чынчийнитин Киню бұлдыруға тәркітшээригәр болупчук толорорго дың дыналы буолбака-ка, мәктүстөри ысыптар. Тәркітшээригини хайдах үчүнәндик гынарга бойынша быйшаръектаахтар.

Ургаан урээ, социалний култуурунай эйг тэрүүлчүүрүүн хамсаабайт башын талору истийнхэндир наадлаах, шийн ысынгыбыт кордоруу гори Регистрационный палатааны ынгта ылбыйт тэгтийн сүүлчилгээн бүдүүгүүт тэрүүлчүүрүүн башаадын багцумжийнгээр сэргээвээ туттуудлубет түршнээспартан, зрийн

туууварган бөсхөмөнөр ордук. Тэрилгэ дызтн-үүгүн, туууварын туттушишырын, шийнээр спорт санчайры, санчайки көрөн итиин мунууур кодуулустээжин туттарга кынальынаахаа. Бу барын табыгаастаах улони тарбыйн салын ордук көдүүстээж буоларын уонца будалуукоо сыйана, ал ийнээр уороногуунатыри уөрөтли, намтааынын сүйтгэргэ тирэх булууода. Бугун сорох оскуулаларга биир үэрэнээччи сыйланы үөрөөзүр иккимал солж тийнэ харын көрүүлгэр, ослотун олохоммут көзмийгэ, нуурмаа 350 - 400 тнг. солж, дин сурулакарынан талваардааха, толкуйдуурга уонна улганирэг төрөг баар.

Саха Ореспүүбүлүкстин
Баңылгынын уюни.
Саха Ореспүүбүлүкстин
Бытрабылгатыстырыптын
пресе-сулусунага.

Тыа ханаайыстыбатын сайдытыгы гар көрүүлэр

2035-сында дээр Саха сирийн сайдынын Тосхоло ёстьгүйлгүүхтаах. Бу түнүнан Ил Дархан дуюнчынын талоруулту Айсен Николаев этэн турар. Улгын сонгоохтук зэтгэр ан турумнаанын, бишр үзүүм билбаарын – сийнин тордо буолара чачны. Көкшүүж докумоон ыльчларыгээр Саха сирийн оюнтоохторо бары кыттын алларыгээр этин үзүүлээрин, Айсен Сергеевич тийн сирийн дынгун-сэргэтийн кытга корсор. Мизээтэгээр, атых тавсан олоном.

Хангаас уулуусар Айсен Николаев тыйханаайыстыбагын сыйынварырыгы анымьыт дүүчтөнор, ырытынор билимникәүдүнүүтүү. Кийин мустубут дөңгөл түшкүнүү: "Тыя ханаайыстыбагынан дэврэгстанааччылар этийноргутин иетэ юлдым. Башар кынчалылары бишкүр банаарылаахбайт. Убзэтэн көрдүлүбүт субсидия сыйын тыйрыштарын туунчан санас уулуустар сиотхоксокорул ортолугар бөар. Этийн жобаа. Ничеңин төмөрдөн түшсүү мөнкөтүү мөнкөтүү Сака-



Хайталас улувуттар банкроттуулышынаның күнбөгөт "Хайталас-Ас" төрлийн эдээр менеджер Сергей Лапашев болотин извийнээр туптуу. 2015 сыйлаштадан бастакы үүг астан борчоодуксуйдаларын изийнчилгээнээр таңаарбылтара. Ол ясандыгын төрлийн бойжтын сүхдүү

- Айсен Сергеевич сударыстың таңынан көрүгөрөр үбүзүлгүн сөнгөрөн тайшырыны үздөттисекшөн уонна даңың үзүлгүн сыйдаштар дың докуогут үшүп тапшырастаң деген. Ити садмай сөйтөөх дин салышыбын. Итини сэргэ Саха сирин обууруугар үүнөр ырас отону хомүйән дың синриң эрбозым борбордууксүйе сөнгөрөн тайшыры туунан юспөттүбүт. Балыги тэрүүтэбүт бу хайысхазы бывалашында үзүн ылгар. Онон ингэрийснит үзүхан Урууку штууэр күөх лууту хомүйән, союзтуулкапалан таңыарар эддүйн бүслүхтүпшына, бийлигин халтагарака, сугумта, дыңдыштың ылтыстабын. Солчу комиизин мөөннөөгөн, ууллаң отон баар Айсен Сергеевич шынырабыт быйынтыгтан оностууххи собун, онно андан шашы боло диген хайынышры наадын. Экономический барытын сөйтөө тутанхло, биштүн түрөр, бу салың үзүхан докуогут

сирин экономиктін биір тұтах салыатын ишемің теруг дәвірліктын хайдак салайшынына, федералданған бюджеттан корушар үзілескөөш бордоууксайны оғарон таңбаданы дәсугүн үздігінде жолға шығарып сиптиңгөсө себүй? Бу уоппи да атын болтуруостарға ашықтык этикеттік. Ити салтын

үзүүлэврүүтгээр шүүг булаа оюд", - дэлгэр.
Улсын-Агаатын бүлэгтүүд муннынхаа баанынай
хайнайтыстырылжитан сайдлан, ун тохиолдогтойн
борлогийн төлөлтээр» кытлыны ызилшалар.
Үүнэйн спортуу, баанынагаа улс, сиргэ сыйнай,
онорон таңшрын, тастан убүү киндерин, испиц-
линистрийн спортын олон суултуу, субсидийн туулган
арас агуулж иштэж баралсанын, салыны ыргынчилжүүлж
онороддуулж. Магтан инийн таяа хайнайтыстырхийн
салавтын анычмын ойдоох-саншижих салбины
иртийзээр юрьж хайнайш их нийтийг Хайнайханы хадиг
ээж төрдүүгэндээ улсын тутамд, хайнай эрэд уруулуу
үзүүтгэж сандрах түүхэн, юмшигийнхээгүйнхүүжүүлж
хөгжлийн тутаа бишнанд.



— 10 —

Обо сайнинги сийнваланга

КӨДҮҮСТЭЭХТИК УЛЭЛИИР “СУЛУС” ОБО ЛААБЫРА



Лаадыр сүрүн соруунан охцуу кыра эрдэжитэн ускуустуба яланг эйглигээр сыйншары, дуухсунтай байсаны ингэрийн, оюу таланын таба тайланын араас корундирин сийншарын булгар. Ои курдук, ырын сезонутар оюулгар фольклор, хомус, эстрадийн ырын корундээрэгтэй улнуулалцар, уорондилэр, кинийн уулзлалтар, инс курунчагар ларьжлашгэр.

ҮТҮӨ СҮРЭХТЭЭХТЭРГЭ ИСТИННИК МАХТАНАБЫТ

Саскын халан ууттуулан, Амма орсун суннүүгээр олбор Мирьлаа, Мицдагчаны нийтийн зорилтуудаа Чуралчинский улусын төгрөгийн үзүүлэлтэйгээр 31 ыдээдээс 1999-2000 оны хувьд 100% төгрөгийн үзүүлэлтэйгээр. Ол курдук Мирьлаа төвийнээс 31 ыдээдээс 1999-2000 оны хувьд 100% төгрөгийн үзүүлэлтэйгээр.

Улусын төгрөгийн үзүүлэлтэйгээр 31 ыдээдээс 1999-2000 оны хувьд 100% төгрөгийн үзүүлэлтэйгээр. Ол курдук Мирьлаа төвийнээс 31 ыдээдээс 1999-2000 оны хувьд 100% төгрөгийн үзүүлэлтэйгээр.

Хас бириадын комолоослут улусын төгрөгийн үзүүлэлтэйгээр, бириадын олон тохиогийн, инициаторийн барыгттара. Улусын төгрөгийн үзүүлэлтэйгээр 31 ыдээдээс 1999-2000 оны хувьд 100% төгрөгийн үзүүлэлтэйгээр.

"Норогт күүгээ -- комуул күүгээ" дээрээс эхийн төгрөгийн үзүүлэлтэйгээр 31 ыдээдээс 1999-2000 оны хувьд 100% төгрөгийн үзүүлэлтэйгээр.

Хамынгийн

Гуманитарная помощь (продукты питания, товары первой необходимости)	в денежном выражении, руб.
1 ТОС "Чаран" Телейского наслега	8990
2 ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»	6000
3 Ожулунская СОШ	31000
4 Илларионова Х.И.	1017
5 Васильева Л.Д.	1000
6 Сергеева М.И.	1000
7 Винокурова И.Г.	1000
8 Луковцева М.Ф.	1000
9 Женсовет Болотгинского наслега	10000
10 Женсовет Сыланского наслега	13600
11 Совет "Алай" Болотгинского наслега	57000
12 Муниципальные образовательные учреждения	176000
МКУК «Чуралчинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»	4000
14 ГБУ РС (Я) «Чуралчинская ЦРБ им. П.Н. Сокольникова»	6500
15 Крестьянские хозяйства Сыланского наслега	15000
16 АУ РИО "Сана оюн"	3000
17 Столовая "Симмир"	10000
18 СХПК "Чуралчанка"	30000
19 МО "Мугудайский наслег"	42000
20 МО "Бахытский наслег"	20000
21 МО "Ожулунский наслег"	210060
22 МО "Холотгинский наслег"	47013
23 МО "Алагарский наслег"	17000
ВСЕГО гуманитарная помощь в денежном выражении	712180
ИТОГО ПОМОЩЬ:	2629289,31

Материальная финансовая помощь	Сумма, руб.	Примечание
1 Чуралчинский почтамт - ОСП УФПС РС (Я) - филиала ФГУП Почта России	17500	Поступление в фонд
2 ФГБОУ ВПО "ЧГИФКИС"	128833	Адресная помощь в Амгинский улус
3 ММО МВД России "Чуралчинский"	15000	Поступление в фонд
4 СП в Чуралчинском улусе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)"	5500	Поступление в фонд
5 ПАО Ростелеком	12500	Поступление в фонд
6 ГБУ "Центр социально-психологической поддержки" РС (Я) в Чуралчинском улусе	30000	Поступление в фонд
7 ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»	91116,31	Поступление в фонд
8 ГКУ РС (Я) "Чуралчинский социально-реабилитационный центр несовершеннолетних"	17500	Поступление в фонд
9 ГБУ РС (Я) «Чуралчинская ЦРБ им. П.Н. Сокольникова»	121100	Поступление в фонд
10 ГБУ РС (Я) "Агентство субсидий в с.Чуралчан"	2500	Поступление в фонд
11 ГБУ "Управление ветеринарии с ВИЛ "Чуралчинского улуса (района)"	50000	Поступление в фонд 42000 руб, адресная помощь Амга 8000 руб
12 ГУ РС (Я) Управление Пенсионного фонда РФ в Чуралчинском улусе	8000	Поступление в фонд
13 ГКУ РС (Я) Чуралчинское управление социальной защиты населения и труда при МТСР РС (Я)	69841	Поступление в фонд
14 ГУ Чуралчинский лесхоз	12000	Адресная помощь в Амгинский улус
15 ПАО Якутэнерго Чуралчинский участок ЯО Энергобыт	5000	Адресная помощь в Амгинский улус
16 ГБПОУ РС (Я) "Аграрный техникум"	30000	Поступление в фонд
17 Чуралчинская инспекция охраны природы	10000	Адресная помощь в Амгинский улус
18 Чуралчинский филиал ГУП ЖКХ РС (Я)	30000	Адресная помощь в Амгинский улус
19 АК Сбербанк РФ	5000	Адресная помощь в Амгинский улус
20 ДО АКБ "Алмазэргизбанк"	25000	Адресная помощь в Амгинский улус
21 ДО ЯРФ ОАО "Россельхозбанк"	12000	Адресная помощь в Амгинский улус
22 Администрация МО "Чуралчинский наслег"	22100	Поступление в фонд
23 Муниципальные образовательные учреждения	735050	Поступление в фонд
МКУК «Чуралчинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»	27500	Поступление в фонд
25 Улусный (районный) Совет депутатов Чуралчинского улуса	11367	Поступление в фонд
МКУ "Централизованная бухгалтерия администрации МО Чуралчинский улус (район)"	3395	Поступление в фонд
МКУ "Управление физической культуры и спорта Чуралчинского улуса"	4683,02	Поступление в фонд
28 Администрация МО "Чуралчинский улус (район)"	57932	Поступление в фонд
29 МКУ "КУМИ МО "Чуралчинский улус (район)"	19577	Поступление в фонд
30 МКУ "СЕЗ по САЗ Чуралчинского улуса"	9664,98	Поступление в фонд
31 МКУ "Управление сельского хозяйства Чуралчинского улуса"	28500	Поступление в фонд
32 МКУ "Чуралчинский музей истории и этнографии им. А.А. Савина"	8500	Поступление в фонд
33 ФЭУ Чуралчинского улуса	26400	Поступление в фонд 21400, Адресная помощь в Амгинский улус 5000
34 МКУ "Управление культуры Чуралчинского улуса"	13150	Поступление в фонд
35 АУ ЦК "Айыллы Чуралчинского улуса"	17400	Поступление в фонд
МБОУ ДОД Чуралчинская ДШИ им. А.П. Гоголя МО "Чуралчинский улус (район)"	4500	Поступление в фонд
37 ООО "Дыгуулур"	5000	Поступление в фонд
38 СХПК "Чуралчанка"	50000	Адресная помощь в Амгинский улус
39 ООО "Хатан"	24100	Поступление в фонд
40 ПО Марычанско	60000	Поступление в фонд
41 Ленский улус г. Ленск	47800	Поступление в фонд
42 Барацкова Лейла Власьевна (с.Чуралчан)	1000	Поступление в фонд
43 Колесова Лариса Николаевна (с.Дирин)	3000	Поступление в фонд
44 Благотворительный концерт	38100	Поступление в фонд
ВСЕГО материальная помощь в руб.	1917109,31	Поступление в фонд

местное производство

бутуннуу буруйэн кэбинээр, айылбаттан уруйуйн уонна нуурун -- текстуратын уонна фактуратын кестубат онгорор.

Үүс нымманан буорту буолбут хаараарбыт мас эркини урукку керүнэр төннөрүү нымматын сырдатын буолар. Бу -- маны урукку коруулар түнзүрүү уонна буортууутун суюх онгоруу саямай кедүүчүстөз нымма. Туттарга анал билимни-корууну, сатабылы эрэйбэт, убу-харчыны халичилүүр нымма.

«Бигээ» нырааска уонна лаах собуота ARCTIC брандинэн бэйзтийн санаа бородуусуйатын таанарда -- маны сырдатадачыны. Санга технологиян оногонлупубут анныг препарят эзитин барыг тэллайдары, түүлүгү суюх онгорор. Ханыхы бајарлар мас эркингээ, оногонуух барсар: эркинэн да, суорулган да, кордиган да тутуплубут, оногонлупубут эркиннэргээ, оногонктарга. Хараарбыт бородорбут эркиннэргээ урукку санаа сырдых корунгнэрэн төннөрэр, мас структуратын алдьяллат. Мас сырдаа бытын кэнна яржамна хараарбатын уонна үйлээх буоларын туунгар урдунэн Wooden акватекстуралан эзэтэр лаабынсан сотор куолу.

ARCTIC маны сырдатар составын туутуу матырылалларын уонна ханаа-йыстыгынай маңызынкарыгыр атышланын.

Отдел сбыта: 703-786
тел/факс: 8(4112)43-99-00
г. Якутск, ул. Окружная дорога, 2а

arcticcolor.ru

Дорогие жители и гости Чуралчинского улуса!
ТОЛЬКО 30 и 31 ИЮЛЯ в с. ЧУРАЛЧА

Медицинский центр здорового позвоночника

Атлас-Эффект

(г. Москва)

- ✓ боли в спине, шее
- ✓ межпозвоночные грыжи и протрузии
- ✓ остеохондроз
- ✓ сколиоз
- ✓ головные боли, мигрени
- ✓ кривошея
- ✓ гипертония
- ✓ разная длина ног,
- ✓ косой таз

Не упустите шанс успеть записаться на бесплатную консультацию и диагностику. Прием только по предварительной записи!!!

После диагностики возможно лечение!

Врач - Соколов И.В., г. Москва, реабилитолог, специализируется на коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата.

Записаться по телефону:
+7 (924)765-33-33, +7 (924)765-05-55 (Ватсап)

Необходима консультация специалиста.
Возможны противопоказания. Лицензия ЛС-77-01-013184.

